



Drive to
fill vacant
educator
posts in EC

Page 7



SAPS goes
"Back to
Basics" to
fight crime

Page 10

JOBS
INSIDE

32m drought relief



Agriculture, Forestry and Fisheries Minister Senzeni Zokwana has announced funding that will bring relief to farmers affected by the drought.

Priscilla Khumalo

Government has pledged R32 million to help farmers affected by drought.

The Industrial Development Corporation (IDC) has made available soft loans as emergency funding towards working capital, infrastructure and a small portion for carry-over debt for the commercial sector.

A soft loan is a loan with a below-market rate of interest.

Giving an update on the status of drought

relief support to the agricultural sector, Agriculture, Forestry and Fisheries Minister Senzeni Zokwana said the R32 million had already been approved.

"The IDC will consider financial assistance to its existing clients that apply for drought relief support while for non-IDC clients, lending will not be made available directly to the end-beneficiary but rather through National Credit Act-compliant intermediaries like Land Bank and Agri-Business," Minister Zokwana explained.

The Minister said that the loan agreement would be entered into by the IDC and the

relevant intermediary.

"These intermediaries will have to apply to the IDC on a case-by-case basis and a due diligence will be applicable."

In relation to the directive, Minister Zokwana said the department had given provinces 20 per cent - or R226 million in total - of the Letsema grant, initially aimed at boosting food security but which was not going to be used in the immediate future because of the ongoing drought.

Provinces that have applied and received approval include KwaZulu-Natal, Free State, North West, Limpopo, Gauteng,

Mpumalanga and Northern Cape.

The Eastern Cape has applied, while Western Cape has not yet reprioritised, the Minister said.

In Limpopo, an additional amount of R51 million has been set aside, with R20 million going towards the procurement of fodder to assist smallholder and subsistence farmers, while R31 million will be spent on water for livestock.

The Free State has allocated R10.692 million and R29 million from its Equitable Share and Comprehensive Agricultural Support Programme budget to assist subsistence, smallholder and commercial farmers.

The Gauteng province has to date spent R6 200 000 on animal feed, water infrastructure, phosphate licks and de-silting of earth dams.

A total of R7 717 080 was approved in the Northern Cape and has already assisted 257 farmers and helped in the distribution of 2 500 tons of fodder during October and November.

The North West has made available R25 million for drought relief. As at 18 January, 2016, 57 010 bags were distributed and 10 228 farmers received assistance.

An amount of R114 million was allocated in Mpumalanga for procurement of input supply for livestock, water harvesting, aggressive de-worming of livestock and borehole drilling, amongst others.

Meanwhile, Minister Zokwana met with MECs responsible for agriculture to take stock of the current drought and discuss the ongoing relief support provided to affected farmers and livestock owners.

Rural Development and Land Reform Minister Gugile Nkwinti also joined the meeting, which engaged on plans and solutions they can employ from now on.

Minister Zokwana acknowledged that there was a clear picture of the negative impact of drought on crop production, livestock, agro-processing and agriculture infrastructure, as well as food security in all affected provinces.

He highlighted that the department's priority was developing and implementing a climate change adaptation plan and programmes for the sector.

"We will give more support to Climate Smart Agriculture in terms of conservation agriculture," he said.

***For more on how government is assisting farmers see p8.**

MMUSO WA LEHAE

Motsemoholo wa Mangaung o kganna ntshetsopele

Noluthando Mkhize

Phano ya ditshebeletso tsa motheo ho baahi ba ona ke ntla e ka se-hloohong ya Motsemoholo wa Mangaung. Motsemoholo ona, e leng ona feela masepala wa motsemoholo ka hara Foreisetata, o etswa ke dibaka tse tharo tse ka sehloohong: Thaba Nchu, Botshabelo le Bloemfontein.

Meyara wa Mangaung Thabo Manyoni o itse esale e le ntla e ka sehloohong ya masepala ho kganna ntshetsopele le ho netefatsa hore ditshebeletso tsa motheo e ba tsa sejwalejwale le ho ntlatfatswa kgafetsa.

MATLO A NANG LE SERITI BAKENG SA BOHLE

Ho tloha ka 2011, masepala o se o fanne ka matlo ho batho ba fetang 69 000 ka hara diyuniti tse fetang 23 000.

Batho ba bang ba 144 126 ba emetseng malapa a fetang 48 000 hajwale ke beng ba diphomete le mangolo a matlo a ditentshe, e leng phihlello e nngwe ya masepala ona.

"Motsemoholo hape o file malapa a fetang 16 000 phumantsho ya ditentshe tseo e leng tsa ona ka ho ntlatfatsa dibaka tsa mekhukhu tse 19 hore e be matlo a semmuso ho fihlela mona.

"Matlo a mang a 595 a bodulo ba kahisano a tlankang batho ba 1785 a tla phethelwa ho ya mafelong a selemo sa ditjhelete sa 2015/16.

"Kaho e se e qadile bakeng sa diyuniti tsa bodulo ba badudi ka hara Dark City le Silver City, mme diyuniti tse 800 tse fanang ka bodulo ho bakgolamolemo ba 2 400 di tla phethelwa ka Motsheanong 2016."

MOTSEMOHOLO WA HO BA LE BATSETEDI BA NANG LE BOKGONI

Meyara Manyoni o tlaseleditse ka hore motsemoholo o maemong a shebilweng botjha bakeng sa ho hohela batsetedi ba nang le bokgoni ba tla thusa ka diporojeke tsa ntshetsopele tse etsahalang ka hara motsemoholo.

Motsemoholo hape o entse matsete a bohlokwa mabapi le ho hlabolla lefatshe le haufi le boemaofane. Sena se bitswa Ntshetsopele ya Sebaka sa Boemaofane mme morero wa sena ke ho hotetsa ntshetsopele sebakeng seo.

"Sena ke porojeke ya rona e kgolo ka ho fetisisa mme re qadile ka ho fana ka meralo ya motheo e hlokalang, jwaloka sesiu sa metsi sa Naval Hill le Polante ya Tlhabollo ya Metsi a Sebeditseng ya Leoya Botjhabelo.



Matlo a Setjhaba a Brandwag a tla fana ka menyeta ya matlo a setjhaba ho badudi bora ho netefatsa bohaufinyana le menyeta ya mesebetsi le ditsha tse ding ho malapa a bankakarolo.

Hajwale re na le matlo a bodulo a matjha a ka bang 250 a bileng teng ka lebaka la ntshetsopele ya mmila wa N8 haufi le boemaofane, mme ho ntse ho ahuwa sepele."

O tlaseleditse ka hore ntshetsopele ya dibaka tsa moruo tsa Botshabelo le Thaba Nchu ke diporojeke tsa bohlokwa ka ho fetisisa tsa motsemoholo kaha di reretswe ho shebana le diphoso tsa mmuso wa kgethollo ka ho tlisa ntshetsopele le menyeta ya moruo haufi le batho.

"Motsemoholo ona, o sebetsa mmoho le mmuso wa porofense, o tla tsetela se ka etsang R40 milione bakeng sa ntshetsopele ya dibaka tse tsa moruo. Tsena di tla kenyelletsa ntshetsopele ya dikgwebo tse hlasimolohileng tsa dibaka tsa mahae, phano ya boikitlaetso bo tswakatswakaneng ba ntshetsopele, ditsha tsa kgwebo le dibaka tsa boithapollo le tsa setjhaba.

"Dibaka tsena tsa moruo di tla hohela matsete a mang lebatoweng lena ao hape a tla mekamekana le tlhokeho ya mesebetsi dibakeng tsena tse pedi."

DIPOROJEKE TSE DING TSA NTSHETSOPELE YA MOBU:

- Theho ya lekeishene bakeng sa Brandkop 702 – e nngwe ya karolo ya mobu o reretsweng ntshetsopele ya matlo a tswakatswakaneng ka hara motsemoholo, e akanyetswang ho ja R16 milione.
- Theho ya lekeishene bakeng sa Cecilia Park – e nngwe ya karolo ya mobu e

reretsweng ntshetsopele ya matlo a tswakatswakaneng ka hara motsemoholo, e tla ja R20 milione.

- Ntshetsopele ya Sebaka sa Boemaofane, porojeke ya R97 milione.
- Ntshetsopele ya Setsi sa Tshebeletso sa Long Haul, porojeke ya R35 milione.

"Ntshetsopele ya dibaka tsena ha e a reretswa feela bakeng sa ho bebofatsa boitshetleho bo fetang tekano hodima Bloemfontein jwaloka setsi sa kgwebo se esi empa hape ke ho tlisa ntjhafatso, ntshetsopele le menyeta ya moruo ho mabatowa a mang a masepala."

O tlaseleditse ka hore motsemoholo hape o tla tsetela R19.95 milione ho disetolo tsa barekisi ba mebileng tse ka hara Botshabelo le Thaba Nchu.

TAOLO E NTLE YA DITJHELETE

Meyara Manyoni o itse ha a ne a nka marapo a kantoro ka 2011, ditjhelete tsa masepala di ne di se maemong a matle.

"Re ka tlaleha ka bolokolohi hore hajwale tjhelete le tse thwanang le yona di eme ho R1.1 bilione ha ho bapiswa le R246.4 milione ka 2011. Sena se bontsha kgolo ya R855.8 milione, e leng se menahaneng makgetlo a mararo ho feta masalla a tjhelete a nako e fetileng.

"Sa bohlokwa tshebetsong ya rona jwaloka motsemoholo esale e le bokgoni ba rona dilemong tse mmalwa tsa ditjhelete tse fetileng ba ho tsitsisa maemo a ditjhelete a motsemoholo," o ile a rialo.

Motsemoholo o ntlatfaditse kakanyo ya ona

ya ditlhathobo tsa ditjhelete ho tloha ho ho itshola ho tsa ditjhelete le ho fihlella tlaleho ya ditlhathobo tsa ditjhelete tse hlakong dipelaelo bakeng sa selemo sa ditjhelete sa 2013/14 ho tswa ho Mohlahlobi-Kakaretso Kimi Makwetu.

PHUMANTSHO YA METSI

Ho tloha ka 2011, Motsemoholo wa Mangaung o file malapa a ka bang 219 000 phepelo ya metsi ya motheo.

"Malapa a akanyetswang ho 159 000 a fuwe metsi a pompo a motheo a fetang maemo a matlo a Lenaane la Tlhabololo le Kagosešwa (RDP). Ho tlaseletsa, ho ka etsang 40 000 ha matlo a ngodisitsweng e le a ba hlakong a fuwe dikilolithara tse 10 tsa mahala tsa metsi a motheo.

"Bakeng sa ho arabela ho diphephetso tsa hajwale tse tobanteng le motsemoholo mabapi le pokoletso ya metsi ka bongata, motsemoholo o radile lenaneo le ikgethang le reretsweng ho phahamisa bokgoni ba ona ba disiu tsa metsi le ho atolosa dipeipi tsa bohlokwa tsa metsi ka bongata hore a fihlelle dibaka tse ntjha."

Porojeke ena e lebeletswe ho thusa ho bula dintshtsopole tsa mobu tse kang ntshetsopole ya sebaka sa Boemaofane, Cecilia Park le Vista Park.

"Re itlamme ho fedisa ditshallowrao tsa tsamaiso ya dikgwerekgwere nakong ya dilemo tse tsheletseng mme, ho tshehetsa sena, re itlamme ho aha disiu tsa metsi tse supileng tse ntjha.

"Tsa tsena, tse pedi di se di phethetswe dibakeng tsa 45ML Longridge le 35ML Naval Hill, ka telano. Mothamo ho Tlhabollo ya Metsi a Sebeditseng wa Sterkwater o se o menahantswe habedi ho tloha ho dilithara tse 10-milione ho ya ho tse 20-milione.

"Mothamo o atolositsweng o tla tobana le ntshetsopole e ntjha ka hara motsemoholo, jwaloka Ntshetsopole ya Hillside View, Vista Park, Lourier Park le Rocklands."

HO NTSHETSAPELE BATJHA BA MOTSEMOHOLO

Haufinyana tjena motsemoholo o thakgotse lenaneo la ntshetsopole ya batjha ka bomphato le ABSA. Lenaneo lena, le qadileng ho nka batjha ba 3 000, le rerile ho neha batjha ba sa sebetseng thupello o le mosebetsing le ntshetsopole.

"Lenaneo le tla tsepamisa maikutlo hodima tokiso ya moraloo wa motheo wa mebila, pheiving, mesebetsi ya motlakase, mmoho le thekenoloi ya tlhahisoleding le dikgokahanyo.

Matlo a matjha a tlisa seriti

Albert Pule

Nako le nako ha maru a ne a theha ka hodima motse wa Marikana nakong ya sehlha sa dipula, Katiso Emmanuel Makhabane o ne a otlwa ke letsalo. Makhabane le baahisane ba hae ba ne ba ipotsa ebe na mekhukhu ya bona e tla phonyoha dipuleng tse.

"Ka letsatsi le leng e nele hona hoo mokhukhu wa ka o ileng wa kenela metsi mme tsohle tsa ka tsa ba metsi. Ho ne ho tletse metsi hohle mona. Ho ne ho le hobe," o ile a rialo.

Matsatsi ao a fetile bakeng sa Makhabane mme sena ke ka ditebogo ho bomphato pakeng tsa Lefapha la Bodulo ba Batho le Lonmin Plc.

Ka bomphato bona, Makhabane jwale ke motho ya motlotlo ka ho ba monga ntlo e ntjha ya dikamore tse nne Marikana Bophirima, kantlenyana feela ho Rustenburg. O fumana metsi a pompo, motlakase le ho ikutlwaa a bokehile.

Bakeng sa dilemo tse fetang 13, Makhabane

o ne a dula mokhukhung ka hara sebaka sa mekhukhu se bitswang Marasmus Leoya Bophirima, o hlokanq motlakase, tsamaiso e nepahetseng ya dikgwerekgwere le bodulo bo nang le seriti.

"Sebaka seo ha se a tshwanelo mang kapa mang. Ha ho na ditsela tse nepahetseng, ha ho na motlakase, ha ho na metsi mme re ne re ikutlwaa re sa bokehile."

Ntlo ena ya dikamore tse nne e na le kitjhini, kamore ya ho jella, dikamore tse pedi tsa ho robala le ntluwana ya ho tlhapela.

Dimitara tse mmalwa ho tloha ntlong ya Makhabane, modudi e mong wa mehleng wa Marasmus, Senzelinceba Grigana o thabela moqoqo le moahisane wa hae ya motjha.

Grigana wa dilemo di 44 hape o tlhetse ho ba modudi wa sebaka sa mekhukhu ho ba monga ntlo. O itse o ikutlwaa hape jwalo ka motho hareng ha batho ba bang.

"Ka nako e nngwe, ke ne ke ikutlwaa ke se motho ya phelang hantle ka hara mokhukhu oo; sebaka seo ha se a lokela batho," ho ile ha rialo Grigana.

"Ho tloha tulong eo ho fallela mona ho



Matlo a matjha a Bophirima ba Marikana ha a tlo kgutlisa seriti feela empa hape a tlo tlisa ntshetsopole sebakeng sena.

entse phapang bophelong ba ka. Ke ikutlwaa ke bokehile mme ke kgona ho ithoballa ka kgotso ke tseba hore nkeke ka hlaselwa ke ditlokotsebe bosiu," o ile a rialo ka pososelo sefahlehang sa hae.

MATLO A NANG LE SERITI

Sekotwana sa mobu sa diheketrare tse 50 se ile sa nyehelwa ke Lonmin ka Phato 2013 mme se tla ba le diyuniti tse tswakatswakaneng tsa ntshetsopole tse 2 600.

Diyuniti tsena di hasantswe hara mananeo a mane a matlo, e leng Qalobotja ya Kaho (BNG), Diyuniti tsa Bodulo tsa Badudi (di-CRU), Matlo a Setjhaba le Lenaneo la Thuso

ya Ditjhelete la ka Bonngwe.

Mokgahlelo wa pele wa kaho o lebeletswe ho hlahisa diyuniti tse 292 tsa BNG le tse 252 tsa di-CRU.

Di-CRU di lebeletswe ho nehelwa ho badudi ba bang ba Marikana, ho kenyelletswa Lesego Molemane ya dilemo di 33 eo hajwale a dulang kamoreng e hirilweng le mohatsae le moradi, mme ke e mong wa batho ba tla abelwa matlo a matjha haufinyana.

"Ke batla ho ipona ke dula ka hara tulo eo e leng ya ka mme ke sa lefe rente. Ke se ke tatsetse ho kena ka hara ntlo ya ka e ntjha," o ile a rialo.

Ho ntshetsa Masepala wa eThekwini pele



Masepala wa eThekwini o tswela pele ho sebetsa ka thata ho ntlaftsa bophelo ba baahi ba ona.

Gugu Sisilana

Ka 2030, Durban e tla ba motsemoholo o kgathallang le ho ba mahlahlahla ka ho fetisa Aforika. Ena ke pono ya nako e telele ya Masepala wa eThekwini.

"Masepala ona esale o fetola bophelo ba batho hore bo be betere ho tloha ka dikgetho tsa pele tsa demokerasi Aforika Borwa ka 1994.

"Ka 2015, Durban e ile ya hlwauwa e le motsemoholo o ka sehloohong wa Aforika Borwa o nang le boleng ba bophelo ba maemo a phahameng ka ho fetisa ho diphuputso tsa matjhaba tsa Mercer. Sena se paka hore motsemoholo ona o na le mananeo a hlwahlika ka ho fetisa a phano ya ditshebeletso Aforika mme o tswela pele ho ba le kgahlamel e ntle bophelong ba badudi ba ona ba 3.4 milione," ho ile ha rialo Meyara wa eThekwini James Nxumalo.

Dilemong tse 20 tse fetileng, eThekwini e ahile matlo a fetang 200 000 bakeng sa batho ba ka bang 500 000 ba futsanehileng le baahi ba sa sebetseng.

KAHO YA MATLO A NANG LE SERITI

Porojeke ya R25 bilione ya bodulo ba batho bo tswakatswakaneng e bitswang Cornubia e tla fana ka bodulo ho badudi ba bangatanyana ba ntseng ba hloka matlo a kgonehang. Porojeke e tla keneyletsa phano ya mahae a 28 000 bakeng sa letoto le batsi la maemo a mekgolo. Palo ya 15 000 ya ana a tla tshehetwa ka ditjhelete kapa e tla ba a batho ba lekeno le tlase. Porojeke ena, e fumanehang haufi le menyeta ya moruo, hape e kgothaletsa momahano ya badudi ba

fapaneng ho parola le dihlopha tsa merabe kaofela.

DIPHIHLELLO TSA PHANO YA DITSHEBELETSO

- Masepala o fana ka motlakase ho bareki ba fetang 730 000 o akaretsang ho feta disekwere kilomithara tse 2 000. Motlakase o rekwa ho tswa ho Eskom ka divolete tse 275 000. Marangrang a motlakase a ntlafaditswe bakeng sa ho thusa ka kgolo le dikgokahano tse ntjha, tse keneyletsang ho kennwa ha motlakase ho pharaletseng dibakeng tsa mekhukhu tse ka hara motsemoholo, ho fihlileng ho palo ya 13 342 ho ya jwalo le dilemo.
- eThekwini e fana ka dikilolithara tsa metsi tse 9 mahala ho malapa a nang le boleng ba thepa bo ka tlasa R250 000.
- Motsemoholo o sebetsa le ho hlokomela mabala a bolo a 336, diholo tsa badudi tse 163, diphaka tse 141, dijarete tsa mabitla tse 65, dilaeborari tse 95, dimusiamio tse 9 le matamo a ho sesa a 52.
- Lenaneo la motsemoholo la Phediso ya Bofutsana la Zibambele le hlahisitse mesebetsi e ka bang 6 000.
- eThekwini e tsetela ho diporojeke tsa mantlha tse tla hlahisa mesebetsi ya ka dinako tsohle e fetang 680 000 bakeng sa nako e telele.
- Masepala o sebetsana le dikilolithara tse fetang 491 000 tsa dikgwerekwre letsatsi ka leng, e le ho netefatsa badudi ba phetseng hantle ho phatlalla le motsemoholo.
- Marangrang a Kopanetsweng a Dipalangwang tsa Setjhaba a Durban, Go!Durban, a tla hokahanya bapalami

TSHEHETSO BAKENG SA BENG BA DIKGWEBO BA BATJHA

- Dilemong tse fetileng, masepala esale o tshehetwa ke ba ralang difeshene ba tlase dilemong le ba ntseng ba thuthua ba lehao. Ba ralang difeshene ba ka bang 100 ba se ba rutuwe ka maitsebelo a kgwebo le a setekginiki, le ho fuwa monyetla wa ho ikopanya le ditsebi tsa indaseteri, ha ba 34 ba rometswe ho lenaneo la matjhaba a dithupello tsa mosebetsi wa difeshene Milan, ho la Italy. Lenaneo lena le se le qadile ho beha ditholwana kaha ba bang ba ralang difeshene ba se ba tsamaisa dikgwebo tse atlehileng.
- Masepala hape o tsetetse se ka fetang R77 milione e lebitsweng ho Dipontsho tsa Durban tsa Kgwebo dilemong tse 15 tse fetileng. Boikitlaetso bona bo iponahaditse e le katileho e kgolo mme dikhamphani tse nyane tseo haholo di eteletseng pele ke batjha di ipabotsa ka makgabane. Tse ding tsa dikhamphani tsena di fihlellsetse dithekiso tse fetang R50 milione le ho hlahisa mesebetsi e fetang 2 000 ya moshwelella.
- Mananeo a bohlokwa a ntshetsopele ya batjha a thakgotsweng ke masepala ka Phuptjane 2014 a keneyleditse Letlole la Thuso ya Ditjhelete la Baithuti le fanang ka dibasari ho baithuti ba tswang malapeng a dikobo di kgutshwanyane ho netefatsa hore ba fumantshwa thuto.
- Thodisano ya Sejana sa Meyara, e

•••

Tsohle tseo o lokelang ho di tseba ka divoutu tse ikgethang

MaAforika Borwa a tla ba le monyetla wa ho matlafatsa demokerasi ya naha ka ho etsa letshwao la bona mabokoseng a dikgetho Dikgethong tsa Mebuso ya Lehae hamorao selemong sena.

Ka ho kenya divoutu tsa bona, maAforika Borwa a kgetha baetapele ba kgetho ya ona ho thusa ho ntlaftsa boleng ba bophelo ba bona.

Baahi ba ka lekola boemo ba boingodiso ba bona ba bakgethi ka inthanete, ba ka romela nomoro tsa bona tsa boitsebiso ka SMS ho 32810 kapa ba hlophisa ho ikopanya le kantoro ya lehae ya Khomishene e Ikemetseng ya Dikgetho (IEC).

DIVOUTU TSE IKGETHANG

Voutu e ikgethang e dumella mokgethi ya ingodisitseng, ya kekeng a kgona ho voutu seteisheneng sa habo sa ho voutu ka letsatsi la dikgetho, ho etsa kopo ya ho voutu ka letsatsi le tla beng le behilwe la pele ho letsatsi la dikgetho.

Ha se mang le mang ya nang le tokelo ya voutu e ikgethang. Ba lakatsang ho etsa kopo ya voutu e ikgethang ba tshwanelo ho ba:

- Bakgethi ba ingodisitseng.
- Le dibuka tsa lengolo la boitsebiso tse

nang le bakhoutu, dikarete tsa boitsebiso kapa setifikeiti sa nakwana sa boitsebiso se sebetsang (etsa kopo Kantorong ya Merero ya Lehae).

- Ba imatahanye le maemo a mofuta wa dikgetho o amehang (sheba ka tlase mona).

NA KE LOKELWA KE VOUTU E IKGETHANG?

O ka etsa kopo ya voutu e ikgethang haeba o:

- Sa kgone ho ya seteisheneng sa hao sa ho voutu hobane o sa phela hantle mmeleng, o qhwadile kapa o le moimana kapa o sa kgone ho voutela seteisheneng sa heno sa ho voutu ka letsatsi la dikgetho.

KE VOUTA NENG?

Ka molao, divoutu tse ikgethang di ka kennwa feela ka letsatsi / matsatsi a behilweng tshupaneng ya dikgetho mme ho keke ha dumellwa mekgelo.

KE VOUTELA KAE?

- Haeba o sa kgone ho ya seteisheneng sa ho voutu moo o ingodisitseng teng hobane o sa phela hantle mmeleng, o qhwadile kapa o le moimana, bahlanka

ba dikgetho ba tla o etela moo o dulang teng (ho tshwanelo ho ba ka hara setereke sa moo o ingodisitseng) mme ba o dumelle ho voutu.

- Heba o kgona ho tsamaya, empa o sa kgone ho voutu seteisheneng sa dikgetho moo o ingodisitseng ka letsatsi la dikgetho, o tla voutu seteisheneng seo o ingodisitseng ho sona ka letsatsi le behilweng tshupaneng ya dikgetho (hangata letsatsi kapa a mabedi pele ho letsatsi la dikgetho).

HO ETSALALA ENG HA KE KENYA VOUTU E IKGETHANG?

Haeba kopo ya hao ya voutu e ikgethang e atlehilie, o tla voutu ka tsela e latelang:

- Monwana wa hao o motona o tla tshwauwa ka enke e sa tlohang.
- Buka ya hao ya boitsebiso e tla tempuwa.
- O thola pampiri kapa dipampiri tse lokelang tsa ho kgetha.
- O tshwaya pampiri kapa dipampiri tsa ho kgetha sephiring, o di kenele ho di kwalla ka hara enfolopo e sa tshwauwang.
- Enfolopo e sa tshwauwang e kennwa ka hara enfolopo e nngwe e ngotsweng

reretsweng ho kgothaletsa batho ba tlase dilemong ho itahela ka setotsana ho tsa bonono, setso, dipapadi, boithapollo le tsa botjhaba bakeng sa ho bopa setjhaba se momahaneng ho tsa kahisano, e thakgotswe selemong se fetileng.

ETHEKWINI E MALALA-A-LAOTSWE BAKENG SA DIPAPADI TSA COMMONWEALTH 2022

eThekwini e tla ba motsemoholo wa pele wa Aforika wa ho tshwara Dipapadi tsa Commonwealth tse tla tshwarwa ka 2022 ho latela phatlalatso e entsweng ka Loetse selemong se fetileng.

Dibaka tse ka fetang 80% bakeng sa dipapadi se di le teng. Masepala o motjheng o nepahetseng ka boitokisetso bakeng sa ho tshwara ketsahalo ena ya bohlokwa ya dipapadi.

"Re tla be re tshwera dipapadi tsena



lebitsong la kontinente ya Aforika e nang le batho ba ka etsang bilione e le nngwe. Sena ke ho etswa ha nalane kaha dipapadi tsena di tla be di tla kontinenteng ya Aforika lekgetlo la pele," ho ile ha rialo Nxumalo.

"Dipapadi di tla sebedisetwa ho kgothaletsa momahano ya kahisano le ho aha setjhaba sa rona. Ho tshwara dipapadi tsena ho tla neha batho ba rona ba batjha monyetla wa ho pepesa ditalente tsa bona sethaleng sa lefatshe ka 2022. Re batla hore e be bomampodi ba kamoso," o ile a flatsetsetsa.

* Gugu Sisilana o sebeletsa Masepala wa eThekwini.

lebitso la hao, nomoro ya boitsebiso le nomoro ya setereke sa ho voutu. Tshebediso ya dienfolopo tse pedi ke ho netefatsa sephiri sa pampiri ya hao ya ho voutu (enfolopo e ka ntle-ntle e a lahlua pele ho balwa divoutu).

- Bahlanka ba IEC ba nka enfolopo mme ba e keneye ka hara lebokose la ho voutu le tshireleditsweng la divoutu tse ikgethang.
- Lebitso la hao le tla tshwauwa Lenaneng la Bakgethi ka "SV" ho bontsha hore o kentse voutu e ikgethang.

Bakeng sa tlhahisolededing e batsi letsetsa IEC ho: 0800 11 8000 ka dipotsa tsa hao mabapi le dikgetho. Setsi sa boikopanyo se bulwa Mantaha ho isa Labohlano, ho tloha ka 7 hoseng ho fihla ka 9 bosiu